



OBRAZAC ZA APLIKACIJU

1. za finansiranje projekata iz granta u oblasti sporta
2. za finansiranje projekata iz granta u oblasti kulture
3. za finansiranje projekata iz granta u oblasti obrazovanja

(zaokružiti potrebno)

NAZIV PROJEKTA: _____

POPUNJAVA APLIKANT (čitko, štampanim slovima)

1. Podaci o aplikantu: (puni naziv i sjedište)

Status, datum i broj i mjesto registracije _____

Adresa aplikanta (ulica, mjesto, telefon, fax, e-mail, web stranica)

Identifikacioni broj _____

Transakcijski račun _____

kod banke _____

Ime i prezime osobe odgovorne za provođenje projekta:

2. Kratak opis aplikanta (realizirani projekti, partneri, broj volontera, zaposlenih itd.)

3. Kratak opis projektne ideje (ciljna grupa, metodologija/način rada, vremenski plan implementacije itd.)

4. Sredstva potrebna za realizaciju projekta ili dijela za koji se aplicira sadržanih po segmentima i informacijama da li je aplikant za dio sredstava aplicirao kod drugog sufinansijera

5. Informacije o projektima koje je do sada su/finansirala Općina Ilidža (naziv projekta, ukupan iznos primljenih sredstava, oznaka da li je projekat realizovan)

6. Na koji način će aplikant informisati javnost o aktivnostima realizacije projekta

7. Broj i datum pismene saglasnosti direktora škole za realizaciju projekta ako se projekat realizuje u školi ili sa učenicima škole

8. Broj i datum uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima

9. Ostalo (mišljenje i obrazloženja vezana za projekat koja mogu biti od dopunskog značaja)

Potpis lica koje je popunilo obrazac i pečat aplikanta
